

E thabolotswe e
bile e tsamaelana
le KPKT

Mophato

2



Dikgono tsa Botshelo
ka SETSWANA

Buka 2

Kgweditsharo 3 & 4



Leina:

Phaposi:



ISBN 978-1-4315-0270-7



9 781431 502707



LIFE SKILLS IN SETSWANA

GRADE 2 – BOOK 2

TERMS 3 & 4

ISBN 978-1-4315-0270-7

THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.

10th Edition

Workbooks available in this series:

- Grade R (in all official Languages);
- Literacy/Home Language Grades 1 to 6 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 4 to 9 (in Afrikaans and English);
- Life Skills Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages); and
- Grades 1 to 6 English First Additional Language.



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Kgweditharo 3 Tsebe

- 33 Ke goreng mmu o le botlhokwa mo go rona? 2
- 34 Botlhokwa jwa mmu 4
- 35 Go gongwe ka ga mmu 6
- 36 Go dira ka mmu 8
- 37 Dipalangwa tsa mo lefatsheng: mo tseleng 10
- 38 Dipalangwa tsa mo lefatsheng: mo tereneng 12
- 39 Dipalangwa tsa mo moweng ... 14
- 40 Dipalangwa tsa mo metsing ... 16
- 41 Go gongwe ka ga dipalangwa tsa metsi 18
- 42 Dipalangwa tsa botlhe 20
- 43 Pabalesego ya tsela 22
- 44 Melawana ya tsela 24
- 45 Dipaterolo tsa baithuti 26
- 46 Ka moo borapharakano ba re thusang ka teng 28
- 47 Batho ba bantsinyana ba ba re thusang 30
- 48 Tiro e ntle ya mo motseng 32

Kgweditharo 4 Tsebe

- 49 Lefatshe la rona, Afrika Borwa 34
- 50 Folaga ya bosetšhaba 36
- 51 Pina ya rona ya Bosetšhaba le dikano tsa bosetšhaba 38
- 52 Matshwao tsa rona tsa bosetšhaba 40
- 53 Mekgwa e e farologaneng ya go buisana 42
- 54 Go buisana ka mokwalo le ka mantswe 44
- 55 Mekgwa e mengwe ya go tlhaeletsana 46
- 56 Go buisana ka dipapatso le mmimo 48
- 57 Re buisana jang fa re sa utlwe? 50
- 58 Re buisana jang fa re sa bone? 52
- 59 Motshegare le bosigo 54
- 60 Ditoro le dikeletso mo bosigong 56
- 61 Ditiro tsa motshegare le bosigo 58
- 62 Go dira tiro e ntle bosigo 60
- 63 Diphologolo tsa bosigo 62
- 64 Phologolo e e nna e babalesegile bosigo 64



Mme Angie Motsheka,
Tonakgolo ya
Thutotheo



Rre Enver Surty,
Motlatsatonakgolo ya
Thutotheo

Dibukatiro tse di kwaletswa barutwana ba Afrika Borwa ka fa tlase ga boeteledipele jwa ga Tonakgolo ya Lefapha la Thutotheo. Mme Angie Motsheka le Motlatsatonakgolo ya Lefapha la Thutotheo, Rre Enver Surty.

Dibukatiro tsa Rainbow ke karolo ya maiteko a mangwe a Lefapha la Thutotheo a a kaeletsweng go tokafatsa bokgoni jwa barutwana kgotsa baithuti ba Afrika Borwa mo mephatong e merataro ya ntlha. Jaaka e le sengwe sa dilo tse di kwa godimo mo Lenaneotirong la Mmuso, porojeke e e etleediwa ke Letlotlo la Semmuso. Se se kgontshitse Lefapha go kwala dibukatiro tse ka dipuo tsotlhe tsa semmuso, mme ga di duelelwe.

Re solofela gore dibukatiro tse di tlaa tswela barutabana mosola mo go ruteng ga bona ga letsatsi le letsatsi, le mo go netefatseng gore barutwana ba digela kharikhulamo ya bona. Re netefaditse gore re kaela morutabana sentle mo tirong nngwe le nngwe ka go tsenyeletsa mesupatsela go bontsha gore ke eng se morutwana a tshwanetseng go se dira.

Re solofela gore bana ba tlaa itumelela go dira mo bukeng e fa ba ntse ba gola e bile ba ithuta, le gore wena jaaka morutabana, o tlaa abelana le bona boitumelo jwa bona.

Re go eleletsa katlego e kgolo mo tirisong ya dibukatiro tse, wena le barutwana ba gago.



Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street
Pretoria
South Africa

© Department of Basic Education
Tenth edition 2020

ISBN 978-1-4315-0270-7

This book may not be sold.

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.



Mophato

2



Dikgono tsa Botselo
ka **SETSWANA**
Buka 2



Buka e ke ya ga:





Ke goreng mmu o le botlhokwa mo go rona?



A re buiseng

Batho ba tlhoka mmu go tshela. Lefatshe le re tshelang mo go lona le bopilwe ka mmu. Re aga dintlo tsa rona mo mmung, e bile re jwala dijwalo tsa rona mo mmung gore re je. Diphologolo le tsona di tlhoka mmu. Dipodi le dikgomo di ja tlhaga le dijwalo tse dingwe tse di tlhogang mo mmung. Diphologolo tse dinnye tse dingwe, di tshwana le mebutlanyana le dipeba, gammogo le ditshenekegi di tshwana le ditshoswane le diboko, di tshela mo mmung. Gape bontsi jwa dijwalo bo tlhoka mmu go tlhoga le go gola.

Go na le mefuta e meraro ya mmu.

Mmu wa motlhaba

Fa o kgotlha e gogole motlhaba mmu o ka menwana ya gago o tlaa utlwa gore o thata, o omile e bile o motlhaba. Go bonolo gore phefo e fokele mmu wa motlhaba kwa kgakala. Fa o tshela metsi mo mmung wa motlhaba, metsi a nonoela mo go ona ka bonako, mme e gogole motlhaba o mongwe. Dijwalo ga di gole sentle mo mmung o o bosetlhanyana ,o .



Motlhaba

Mmu wa mmopa

Mmu mongwe o utlwala jaaka mmopa. Fa o nosetsa mofuta o wa mmu o a kgomarela. O ka dira dilo tse di farologaneng ka mmu wa mmopa, jaaka dikopi le megopo le diphologolo tsa mmopa, mme go thata go jwala dijwalo mo mmung wa mmopa. Fa pula e na, mmopa o tshwara metsi sebaka se seleele mme dijwalo tse di tlhogang mo go ona di koloba thata.



Mmu o o mmopa





Letlha:

Mmu wa seloko

Mmu o o serokwa ke mmu o o siametseng dipeo le dijwalo thata. Ga o nne metsi thata kgotsa wa oma thata. O na le dijo tse di lekanetseng go tshola dijwalo di gola. Mmu wa seloko o tshwana le motswako wa motlhaba le mmu wa mmopa mme go le gantsi o montshonyana ka mmala.



Mmu wa seloko



A re direng

Batlisisa gore go na le mmu wa mofuta mang mo tikologong ya sekolo sa gago.

- Tsamaya go dikologa mapatlelo a sekolo le tsala ya gago le bone gore a le ka se bone motlhaba, mmopa le mmu wa seloko.
- Tlaya le mmu go tswa mo mafelong a a farologaneng kwa phaposiborutelong o le mo dithining kgotsa dikgetsaneng kgotsa dikoping.
- Tshwaya diduti 1, 2 le 3.



A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga mmu o o tlileng ka ona go tswa mapatlelong a sekolo. Araba dipotso tse ka ga mofuta mongwe le mongwe wa mmu.


- Mmu o lebega jang?
- Mmu o utlwala jang?
- A go ne go na le dijwalo tse di neng di tlhoga mo mmung?



A re kwaleng

Tlatsa gore o bone mmu kwa kae mo kholomong ya ntlha mme morago o khalare dikarabo tse di nepagetseng.

O bone mmu kwa kae?	O utlwala jang?			A go na le dijwalo tse di neng di tlhoga mo go ona?	
	omile	Bongola le go kgomarela	matlapana	ee	nnyaya
	omile	Bongola le go kgomarela	matlapana	ee	nnyaya
	omile	Bongola le go kgomarela	matlapana	ee	nnyaya





34


Botlhokwa jwa mmu

Kgweditsharo 3 – Beke I



A re bueng

Lebelela setshwantsho mme o bue ka ga diphologolo tsotlhe tse di nnang mo lefatsheng.



A re bueng

Bolelela tsala ya gago gore ke diphologolo dife tse o di boneng mo setshwantshong. A o ka akanya ka ga diphologolo tse dingwe tse di nnang mo lefatsheng? Kwala maina a tsona.




A re direng

- Thala kgotsa penta setshwantsho sa dinonyane, ditlhapi kgotsa ditshenek
 - Tlotla ka ga mebala le dipopego tsa tsona.
 - Kgobokanya dilo tsa tlhago di tshwana le dithobanyane, matlhare, wulu le motlhaba.
- Di beye golo go le gongwe.
Bua ka ga mebala, dipopego le phopholego





Letlha:



A re kwaleng

Thala mola go golaganya dilo tse di mo mabokosong ka fa molemeng le phopholego ya tsona – mokgwa o di utlwalang ka teng – ka fa mojang.



tswina
mosamo
mmutlwa
bodilo
galase
sesepa

popota
kgomarela
borethe
bolete
relela
bogale



A re kwaleng

Dilo tse di utlwala jang? Tlatsa dikarabo tsa gago.




A re ikatiseng

Bopa tshekeletsa. Dikologela kwa mojang tshupanako mme morago o dikologele kwa molemeng wa tshupanako.

Morago o latlhele bolo go tswa mo morutwaneng mongwe go ya kwa go yo mongwe.

Dikologela kwa mojang mme morago o dikologele kwa molemeng.





Go gongwe ka ga mmu



A re buiseng

Re tshwanetse go somarela mmu

Karolo ya botlhokwa ya mmu go batho le diphologolo ke mmugodimo. Ke gore mmu o dijwalo di tlhogang mo go ona. Medi ya dijwalo e thibela phefo le pula go gogola mmugodimo. Dijwalo di a swa fa pula e na go le gonnye, kgotsa fa go ša. Gape di a swa fa go na pula e ntsi. Fa go se na dijwalo, mmugodimo o gogolwa ke pula, kgotsa phefo. Se se bidiwa kgogolego ya mmu. Batho le bona ba baka kgogolego ya mmu. Fa re sa tlhokomele mmu, o ka se ka wa fepa dijwalo tse di tlhogang mo go ona, mme di tlaa swa. Ka ntlha eo, mmu o a gogolega kgotsa o phepheulwa ke phefo.



A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga mekgwa e batho ba ka bakang kgogolego ya mmu ka teng. Leka go araba dipotso tse:

Go diragala eng fa re rema ditlhare tse dintsi?

Go diragala eng fa re rua dipodi, dinku kgotsa dikgomo tse dintsi mo lefatsheng?



A re kwaleng

Lebelela ditshwantsho tse fa. Bua le tsala ya gago ka ga se se diragalelang mo mmu. Morago o tshwaye (✓) karabo e nepagetse

A kgogolego ya mmu e bakiwa ke

phefo	
melelo	
pula e nnye thata	

A kgogolego yam mmu e bakiwa ke

letsatsi	
batho	
phefo	





Letlha:



A re buiseng

Dijwalo di tlhoka mmu o o siameng go gola

Ditlhare le dijwalo di bona dijo go tswa mo mmung. Fa mefuta e e farologaneng ya ditlhare le dijwalo di gola mmogo, di tsaya mefuta e e farologaneng ya dijo go tswa mo mmung mme mmu o nna o itekanetse. Fa rapolasa a jwala mofuta o le mongwe fela wa sejwalo, jaaka mmidi, sejo seo se dirisiwa ke dijwalo tsotlhe. Ka jalo mmu ga o nne o none. Balemirui ba kgona go tshola mmu wa bona o nonne ka go jwala ditlhare tse di dirisang mefuta e e farologaneng ya dijo go tswa mo mmung. Re kgona go tshola mmu mo ditshingwaneng tsa rona o nonne ka go oketsa ka motshetelo.

O ka nna wa itirela motshetelo. Motshetelo e naya dijalo dijo.



A re direng

Resepe ya motshetelo

O tlaa tlhoka:

- Matlapi a maungo le merogo
- Dikgetsana tsa matlhare
- Matlhare le tlhaga tse di suleng.
- Pampiri e e kgagogileng
- Dikgapa tsa mae
- Khateboto

Dira se :

- Baya dilo tsotlhe mo thotobolong mo sekhutlong se se nang le moriti mo lebalenga.
- Tshela mmunyana.
- Tshela metsi a a lekaneng gore thotobolo e nne e le bongola (mme e se metsi).
- Menola dilo tsotlhe ka foroko beke nngwe le nngwe kgotsa tse pedi.
- Fa e nna ntsho, e epele mo mmung mo tshingwaneng.
- Lebelela dijwalo tsa gago di gola di tiile e bile di nonne!

O se ka wa dirisa:
Dithini, galase, polasetiki, tlhapi, nama, mašwi kgotsa tšhisi



A re kwalleng

Lebelela ditshwantsho mme o tshwaye dilo tse o ka di dirisang mo thotobolong ya gago ya motshetelo. Tshwaya e kgolo mo dilong tse o sa tshwanelang go di dirisa.

Marutabana:
Saena fa:
Letlha:





Go dira ka mmu



A re buiseng

Lesego le kgaitradie Masego ba batla go dira tshingwana. Masego o batla go jwala merogo mme Lesego o batla go jwala malomo. Sa ntlha, ba tshwanetse go swetsa gore lefelo le le maleba thata le kwa kae. A o ka kgona go ba thusa? Lebelela ditshwantsho tse mme o tshwaye (✓) mo lebokoso le le siameng.



Dirisa dinomoro go bontsa tateleho ee siameng mo ditshwantshong tse tharo tse di fa fa tlase.



A ba dira dilo tse di siameng? Tshwaya mo dilong tse di siameng mme o tshwaye fa thoko ga dilo tse di sa siameng.





Letlha:



A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga go nna le tshingwana ya merogo le ditlhare tsa maungo kwa gae. A e somarela madi? A merogo le maungo a latswega botoka? Goreng? O ka kgona go jwala mefuta efe ya maungo le merogo kwa gae? Ke eng se se tlhogang sentle mo motseng wa gaeno? Lebelela ditshingwana tse dingwe kgotsa dipolase.




A re kwaleng

Dira lenaneo la mefuta ya merogo e o ka ratang go e jwala. Fa thoko ga mongwe le mongwe bua gore ke eng o ka rata go o jwala.



A re bueng

Lebelela ditshwantsho mme o bolelele tsala ya gago gore go diragala eng ka ga sejalo sa nawa mo go sengwe le sengwe.




A re ikatiseng

- Reetsa morutabana wa gago mme fa a go raya a re, taboga, tlola, wela fa fatshe kgotsa tloatlola, o dire jalo ka bonako.
- Itshegetse ka leoto le lengwe. Jaanong fetogela kwa leotong le lengwe.

Thala mola fa fatshe kgotsa o beye mogalanyana fa fatshe.

- Tsamaya mo godimo ga mola.
- Phutholelela matsogo a gago kwa matlhakoreng gore o kgone go itshegetsa.
- Leka ka matlho a gago a tswetswe!





Dipalangwa tsa mo lefatsheng: mo tseleng



A re buiseng

Re dirisa mefuta e e farologaneng ya dipalangwa go tloga mo lefelong le le rileng go ya kwa lefelong le lengwe, le go rwala dilo go tloga mo lefelong lengwe go ya kwa go le lengwe. Go na le mefuta e e farologaneng ya dipalangwa. Bontsi jwa rona bo dirisa dipalangwa tse di tsamayang fa fatshe mo ditseleng, diporong le mo ditseleng tsa maoto. Gape re dirisa dikoloi di tshwana le dirori le diterena go rwala dilo mo ditseleng.



A re kwaleng

Lebelela ditshwantsho. Tsotlhe di bontsha mekgwa e e farologaneng ya go dirisa ditsela go tsamaisa dilo. Thala mola go nyalanya setshwantsho sengwe le sengwe le lefoko le le siameng.



koloi



sethuthuthu

bese



karaki ya ditonki



serori



thekesi



baesekele



sekutara



A re bueng

Bua le tsala ya gago mme le arabe dipotso tse.

O ya kwa sekolong jang letsatsi le letsatsi?

O ya kwa tleliniking jang?

O etela ditsala le masika a gago jang?

O ya kwa toropong jang?





Letlha:



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le pedi ka ga ka moo o ya kwa sekolong ka teng letsatsi le letsatsi.

Two empty rectangular boxes for writing.

Jaanong feleletsa dipolelo tse.

Morutabana wa me o tla sekolong ka _____.

Ke ya kwa tleliniking ka _____.

Fa ke ya kwa ntlong ya gaabo tsala ya me, ke _____.



A re bueng

A o dirisa mefuta e e fetang bongwe ya dipalangwa go ya kwa sekolong? Bana ba bangwe mo phaposiborutelong ba dirisa mefuta efe e mengwe go ya kwa sekolong?

Lebelela kerafo e mme morago o arabe dipotso.

Bontsi jwa bana mo phaposiborutelong ya gago ba tla sekolong jang?

Ke bana ba bakae ba ba tlang kwa sekolong ka dikoloi?

Palo ya bana

5				
4				
3				
2				
1				
	Tsamaya	Thekesi	Bese	Koloi



A re buiseng

Jaanong o a itse gore go na le mefuta e e farologaneng ya dipalangwa tsa mo tseleng. Gape go na le mefuta e e farologaneng ya ditsela jaaka. Jaanong o a itse gore go na le mefuta e e farologaneng ya ditsela, go fa sekao :

- ditsela tsa mmu le
- ditsela tsa sekontiri
- ditsela tsa ditena

Ditsela tse dingwe tse di kopanyang ditoropo di le pedi di bophara jwa ditsela di le pedi. Di bidiwa ditselagodimo, mme gonne di na le dileini di le pedi mo letlhakoreng lengwe le lengwe, dikoloi di le nne di kgona go di dirisa ka nako e le nngwe.

Tselafefo e tshwana le tselagodimo mme matlhakore a mabedi a tsela a kgaogane.

O tsamaela fela kwa letlhakoreng le le lengwe la tsela mo tselafefong.



A re bueng

A o setse o kile wa tsamaya mo tselafefong? A go na le tselafefo gaufi le fa o nnang teng? A bontsi jwa ditsela tsa kwa o nnang teng ke ditsela tsa mmu kgotsa tsa sekontiri? Ke efe e e bolokese gileng – tselafefo kgotsa tselagodimo? Goreng?

Morutabana:
Saena fa:
Letlha:



Dipalangwa tsa mo lefatsheng: mo tereneng



A re buiseng

Dipalangwa tsa tsela ga se ona fela mokgwa wa go tsamaya mo lefatsheng. Gape re kgona go dirisa mokgwa wa diporo. Diporo di tshwana le ditselana tse di dirilweng ka ditshipi. Ditselana tse di bidiwa seporo. Diterena di tsamaya mo seporong se. Di palamisa batho le dilo go tswa mo toropong nngwe go ya kwa go e nngwe. Terena e kgona go palamisa batho ba bantsi go gaisa koloi kgotsa bese.



Gape e kgona go pega dilo tse di boketenyana le dilo tse dintsinzana go gaisa serori.



A re bueng

Lebelela ditshwantsho mme o bue le tsala ya gago ka ga mefuta e e farologaneng ya diterena tsa seporo.

Ke dife tsa diterena tse, tse di palamisang batho?

Ke dife tsa diterena tse, tse di pegang dilo?

Terena e kgona go pega dilo tsa mofuta mang?

Terena e e palamisang batho fela e bidiwa terena ya batho kana bapalami. Terena e e pegang dilo mme e seng batho e bidiwa terena ya dithoto.



Terena ya malatlha

Terena ya motlakase



Terena ya lebelo le legolo



Terena ya disele





A re kwaleng

Thala mola go golaganya mofuta wa terena ka fa mojang le tshedimosetso e e nepagetseng ka ga yona ka fa molemeng.

Letlha:



E dirisa disele

E dirisa malatlha mme e kgwa mosi

E ke terena e e lebelo thata. E kgona go fitlha 200 km ka ura. Terena ya ntlha ya mofuta o ke Gauterena kwa Gauteng, Aforikaborwa.

E dirisa motlakase go e naya maatla. Motlakase o tswa mo megaleng ya maatla a motlakase e e kwa godimo ga megala ya terena.



A re direng

Itlhamele terena ya gago mme o e thale mo phatlheng e. Bontsha tsala ya gago setshwantsho sa gago. Tlotla ka ga mebala le dipopego.



A re kwaleng

Araba dipotso tse.

Terena ya gago ke ya mofuta mang?


Go ja bokae go dirisa terena ya gago?

Terena ya gago e tsamaela bokgakala jo bo kae?



A re ikatiseng

- Tlotlola, tlolela kwa godimo le kwa tlase, tlolela kwa pele mme o eme ka maoto a mabedi.
- Jaanong dira tirwana ya bokgoreletsi e morutabana wa gago a go diretseng yona. O tshwanetse go palama, go gagaba, go relela kgotsa go tlolela go tswa mo sekgoreletsing se sengwe go ya kwa go se sengwe. Leka go dira se ka kgetsana ya dinawa e e mo tilhogong ya gago.





Dipalangwa tsa mo moweng



A re buiseng

Go fitlha fa , o ithutile ka ga mefuta ya dipalangwa tsa mo lefatsheng. Re kgona go tsamaya mo moweng. Go na le mekgwa e e farologaneng ya dipalangwa tsa mo moweng. 1. Re dirisa difofane go fofela kwa mafelong a a kgakala. 2. Kolo e kgona go tsamaya ka lebelo la 120 km ka ura. 3. Terene e e bofelo ya lebelo le le kwa godimo se kgona go tsamaya ka lebelo la 200 km ka ura. Sefofane se kgona go fofa ka lebelo la dikilomitara di le 955 ka ura! 4. Difofane le dihelikopotara tsotlhe di na le dienjene tse di maatla. Dibalune tsa mowa o o mogote le direledi ga di na dienjene. 5. Dibalune tsa mowa o o mogote di fofafofa kwa godimo ka thuso ya mowa o o mogote. Direledi di na le diphuka tse di fofafofang mo moweng ka tsona. Batho go le gantsi ba dirisa dibalune tsa mowa o o mogote le direledi go ithabisa le

go tshameka. 6. Disutlhalefaufau di tseno mo lefaufaung ka sesutlhalefaufau.



A re kweleng

Thala mola go tswa mo setshwantshong sengwe le sengwe go ya kwa lefokong le le nepagetseng.

Helikopotara

Sefofane sa bapalami

Sereledi

Balune ya mowa o o mogote

Sereledi sa go lekelela


Sesutlhalefaufau



A re kweleng

Itire o ka re o tlhatlogela kwa godimo mo baluneng ya mowa o o mogote. O kgona go bona eng go tswa godimo? Kwala dilo tse tharo tse o kgonang go di bona.


Three empty rectangular boxes for writing answers.





A re bueng


Amantle le kgaisadie Atlegang ba ya go etela bontsalaabona kwa Gauteng. Ba ya go fofa go tloga kwa Motsekapa. Lebelela ditshwantsho, mme o bue le tsala ya gago ka ga se Amantle le Atlegang ba se dirang.



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse. Jaanong lebelela ditshwantsho gape, mme o kwala l go fitlha ka 8 go bontsha tatelano e e nepagetseng.

	Merwalo ya Amantle le Atlegang e a kadiwa.
	Batsadi ba ga Amantle le Atlegang ba ba isa kwa boemelafofaneng ka koloi .
	Ba amogela dipasa tsa bona tsa go palama kwa khaontareng ya go tsena mo sefofaneng.
	Moamogelabafofi o isa Amantle le Atlegang kwa lefelong la batlhokomedi.
	Amantle le Atlegang ba palamela kwa godimo mo sefofaneng ka ditepisi.
	Amantle le Atlegang le batsadi ba bona ba ya kwa khaontareng ya go tsena mo sefofaneng.
	Ba dula fa fatshe mme ba bofa mabanta a ditulo.
	Ba dira ditshupetso tsa gore ba sale sentle.





Dipalangwa tsa mo metsing



A re buiseng

Mokgwa wa bofelo wa dipalangwa ke wa mo metsing. Batho ba dirisitse metsi go tsamaya mo go ona le go nora dilo sebaka sa dingwaga di ka nna makgolo. Re tsamaya go kgabaganya mawatle go etela mafatshe a mangwe, e bile re dirisa dinoka go ya kwa mafelong a a farologaneng mo mafatsheng a rona.



A re kwaleng

Re tsamaya jang mo metsing? Lebelela ditshwantsho tse di fa tlase o bo o bue le tsala ya gago ka ga mefuta e e farologaneng ya dipalangwa e re e dirisang go tsamaya mo metsing.



Ke sefe se o akanyang gore batho ba se dirisetsa go tsamaya mo nokeng e nnye?
Ke sefe se batho ba se dirisetsang go kgabaganya lewatle go ya kwa lefatsheng le lengwe? A o akanya gore batho ba dirisa mokoro wa enjene go tsamaela kwa kgakala kgotsa fa gaufi?



A re kwaleng

Jaanong kwala polelo e le nngwe ka ga mongwe le mongwe wa mefuta ya mekoro le gore e dirisediwa eng.





Letlha:



A re bueng

Bua ka ga dipotso tse le tsala ya gago.

- Ke mokgwa ofe wa dipalangwa o o go siametseng thatathata? Ke eng o rialo?
- Ke mofuta ofe wa sepalangwa o o leng bonya thata?
- Ke mofuta ofe wa sepalangwa o o leng lebelo thata?
- Ke mofuta ofe wa sepalangwa o morutabana wa gago a o dirisang go tla kwa sekolong?
- O ka dirisa terena ya lebelo le le kwa godimo kwa kae mo Aforikaborwa?




A re kwalleng

Thala setshwantsho sa mofuta wa sepalangwa o o ratang thata. E ka nna koi, mokoro, sefofane kgotsa baesekele. O ka nna wa thala le fa e le pitse.



A re tshamekeng

Kgaoganya barutwana ka ditlhophadi le pedi: Setlhophadi sa ntlha ke sa diphiri, mme sa bobedi ke sa dinku. Dira "lesaka" le dinku di tlhatlhelwang mo go lona fa di tshwerwe. Fa morutabana a le supetsa, diphiri di leka go tshwara dinku. Dinku tse di tshwerweng di tsena mo "lesakeng". Nku e nngwe e leka go bulela dinku tse di mo lesakeng ka go di kgoma. Fa dinku di kgongwa, di kgona go tsena mo motshamekong gape.





Go gongwe ka ga dipalangwa tsa metsi



A re bueng

Lebelela ditshwantsho mme o bue le tsala ya gago ka ga tsona.

A o setse o kile wa bona mekgwa ya dipalangwa e e tshwanang le e?

Ke efe e e kgonang go tsamaya ka fa tlase ga metsi?

A o itse maina a mefuta efe kapa efe ya dipalangwa tse tsa metsi?



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse di fa tlase, o bo o lebelela ditshwantsho. Golaganya setlhophha sengwe le sengwe sa dipolelo le setshwantsho. Kwala palo e e nepagetseng fa thoko ga setshwantsho.

1. Feri kana selei se tseela batho, dikoloi le dilo tse dingwe ka kwa ga noka. Go na le mokoro o o tshwanang le o kwa Malgas kwa Kapabophirima. O rwala dikoloi le batho go kgabaganya noka ya Breede.



2. Sabomarine e tsamaya ka fa tlase ga metsi. Disabomarine tse dintsi di dikgolo mme di kgona go rwala batho ba bantsi. Disabomarine tse dikgolokgolo di kgona go ema ka fa tlase ga metsi dikgwedi tse dintsi.



3. Batho bangwe ba nna mo dintlong tsa mekoro. Bajanala ba ba yang malatsi a boikhutso kwa mafelong a tshwana le Kariba, kwa Zimbabwe ba kgona go nna mo dintlong tsa mekoro go dikologa letsha.





Letlha:



A re buiseng

O ithutile gore diterena di dirisa mofuta e e farologaneng ya maatla gore di tsamaye. Le mekoro e dirisa mofuta e e farologaneng ya maatla. Mekoro e mengwe e dirisa maatla a batho. Mekoro e mengwe e dirisa maatla a leokwane kgotsa maatla a malatlha. Mekoro e mentsi e dirisa maatla a phefo.



A re kwaleng

Tshwaya dikarabo tse di nepagetseng tsa dipotso tse.

Mokoro wa dithobanyane o dirisa maatla a mofuta mang?

disele	
motho	
phefo	





Mokoro wa koloï o dirisa maatla a mofuta mang?

disele	
motho	
petorolo	



Mokoro wa go thuma o dirisa maatla a mofuta mang?

malatlha	
motho	
phefo	



Dipalangwa tsa botlhe



A re bueng

Dipalangwa tsa botlhe ke eng? A koi ya mogokgo wa gago ke sepalangwa sa botlhe?
A baesekele ya tsala ya gago ke sepalangwa sa botlhe?
A bese e kgona go nna sepalangwa sa botlhe?



A re buiseng

Dipalangwa tsa botlhe ke dipalangwa tse di kgonang go dirisiwa ke mongwe le mongwe, mme o tshwanetse go duelela thekete. Diterena, dibese, dithekesi, difofane le diferi di kgona go dirisiwa jaaka dipalangwa tsa botlhe.



A re bueng

Ke mefuta efe ya dipalangwa tsa botlhe e o setseng o kile wa e dirisa?
Go le gantsi o tshwanetse go dira eng pele o dirisa dipalangwa tsa botlhe?
Batho ba dirisa dipalangwa tsa botlhe leng?



A re kwaleng

Dira patlisiso ka ga mefuta e e farologaneng ya dipalangwa tsa botlhe tse barutwana-ka-wena ba setseng ba di dirisitse. Khalara boloko mo tafoleng e e fa tlase mabapi le mofuta mongwe le mongwe wa dipalangwa tsa botlhe o motho mongwe le mongwe a o dirisitseng.

11				
10				
9				
8				
7				
6				
5				
4				
3				
2				
1				
	Thekesi	Terena	Bese	Sefofane





Letlha:







A re direng

- Dirisa dimateriale tse di boeletswang go dirisiwa go dira kolo e e ka dirisiwang jaaka setsholaphensele.
- Penta kgotsa o kgabise kolo ya gago.



A re direng

Sega ditshwantsho tsa mefuta e e farologaneng ya dipalangwa tse di fa tlase mo tsebeng e kgotsa go tswa mo lokwalodikannyeng kana mo makasineng. Kgomaretsa setshwantsho sengwe le sengwe mo lefelong le le nepagetseng.






Pabalesego ya tsela



A re bueng

Batho ba ba mo setshwantshong se ba tlola melawana ya tsela. Bua le tsala ya gago ka ga gore ba dira eng se se phoso. Ke goreng re tshwanetse go obamela melawana ya tsela?





A re buiseng

Kgwedi le kgwedi re buisa kgotsa re utlwa ka ga bana ba sekolo ba ba gatilweng ke kolo fa ba le mo tseleng go ya kwa sekolong ka maoto kgotsa ka baesekele. O ka netefatsa gore o nna o babalesegile mo ditseleng fa o obamela melawana ya tsela.



Melawana ya batsamaya-ka-dinao

- Pele o kgabaganya mmila, aga o leba kwa mojeng, morago kwa molemeng mme morago kwa mojeng gape go netefatsa gore ga go na dikoloi, dibaesekele, dithekesi kgotsa dibese tse di tlang.
- Fa tsela e tilhanasela, batla mmila o o nang le letshwao la go ema kgotsa roboto kana bokgabaganyo mme o kgabaganye mo lefelong leo – e seng gongwe le gongwe fa gare.
- Fa go na le bokgabaganyo jwa batsamaya ka dinao kgotsa dipaterolo tsa barutwana, di dirise. Ke ona mafelo a a babalesegileng go gaisa mabapi le go kgabaganya tsela.
- O se ka wa tsamaya mo gare ga tsela. Tsamaya mo tselaneng e e fa thoko ga tsela. Fa tselana e e se yo, tsamaela kgakala le dikoloi. Go le gantsi o tsamaye ka fa letlhakoreng la moja la tsela gore o kgone go bona pharakano e e tlang kwa go wena.
- O se ka wa tshamekela gaufi le tsela.
- Nna kelotlhoko thata pele o kgabaganya mo lefelong le dikoloi di tsenang kgotsa di tswang mo mmileng.



Melawana ya batho ba ba tsamayang ka dibaesekele

- Netefatsa gore ga go sepe se se phoso ka ga baesekele ya gago. Tlhatlhoba dithaere, mariki, diphetale, ketane, ditshwari, bele le lebone pele o kgweetsa.
- Bosigo kgotsa fa go se lesedi sentle, o tlhoka lebone le le phatsimang kwa pele mo baesekeleng ya gago, le letshwao se se galalelang kwa morago.
- O age o rwala lekarapa ya kotsi. E tlaa sireletsa tlhogo ya gago kgatllhanong le kgobalo fa o wa kgotsa o amega mo kotsing. Lekarapa le ka boloka botshelo jwa gago.
- Fa go na le tsela e e kgethegileng ya dibaesekele, o dirise yona go na le tsela ya dikoloi.
- Dirisa tsela e e babalesegileng, e seng fela tsela e khutshwane
- Dirisa ditshupetso tse di nepagetseng tsa diatla sentle fa o fapoga
- O se ka wa kgweetsa baesekele fa thoko ga e nngwe – ka dinako tsotlhe o kgweetsa kwa morago ga baesekele e nngwe.
- O se ka wa dira mathaithai mo baesekeleng ya gago fa o kgweetsa mo tseleng.



E dirile kwa ntle

Kopa morutabana wa gago go go bontsha mokgwa o o babalesegileng wa go **kgokologela kwa pele** le go **kgokologela kwa morago**.





Melawana ya tsela



A re kwaleng

Lebelela setshwantsho se se mo tsebeng ya 22 gape Jaanong araba dipotso tse.

Ke batho ba bakae ba ba tlolang melawana ya tsela?

Ke molawana ofe o mosadi o o tshotseng dikgetsana a o robang?

Mosetsana yo o mo baesekeleng o roba melawana e mekae?

O roba melawana efe?


Go ka diragala eng ka monnamogolo?

O tshwanetse go aga o dira eng pele o kgabaganya tsela?



A re bueng

Diroboto di na le mabone a le mararo. Mebala ya ona ke efe?
Mebala e e kaya eng?
Mmala o o kwa godimo ke ofe?
Ke mmala ofe o o fa gare?






Letlha:





A re direng

Khalara mabone a a mo dirobotong tse gore a nyalane le lefoko le le fa tlase. Morago o bue gore letshwao lengwe le lengwe le kaya eng.



Tsenya letshwao (✓) mo lebokosong fa thoko ga roboto e e bontshang gore go babalesegile go kgabaganya tsela.



A re ikatiseng

- Latlhela kgetsana ya gago ya dinawa kwa godimo o bo o e kapa. Jaanong e latlhele kwa pele ka moo o ka kgonang.
- Dira le molekane. Refosanelang go latlhela le go tshwara kgetsana ya dinawa.
- Dirang ka ditlhopha. Bonang gore ke dikgetsana tse kae tse setlhopha sa lona se ka di latlhelang mo serotong (mmanking) mo metsotswaneng e le 60.



Marutabana:
Saena fa:
Letlha:



Dipaterolo tsa baithuti



A re bueng

Lebelela setshwantsho mme o bue le tsala ya gago ka ga sona.

- Paterolo ya sekolo ke eng?
- E thusa barutwana jang?
- Ke goreng e le botlhokwa mo go wena?



A re kwalleng

Araba dipotso tse.

A go babalesegile gore barutwana ba kgabaganye tsela ka bobona?

Ke goreng o akanya jalo?

Paterolo ya sekolo e tshwanetse go nna teng ka nako mang?

O itse jang gore motho ke tokololo ya paterolo ya sekolo?

Paterolo ya sekolo e emisa pharakano jang?

E thibela barutwana go kgabaganya tsela jang?



Letlha:



A re kwaleng

Lesego le mmaagwe ba ya kwa laeboraring. Mo tseleng, ba bona matshwao a tsela. A kaya eng? Gologanya letshwao lengwe le lengwe le bokao jwa lona.



Batsamaya-ka-dinao ga ba a letlelelwa.



Go na le mmila o go emiwang mo go ona kwa pele.



Batsamaya-ka-dinao ba ka kgabaganya fa



Laeborari



Go na le tsela e e kgabaganyang kwa pele.




A re kwaleng

Ke batsamaya-ka-dinao ba letlelelwang.

Masego le rraagwe ba kgweetsa go ya kwa toropong go reka kwa mabenkeleng. Ba bona matshwao a tsela. Masego o botsa rraagwe gore o kaya eng. A o itse gore a kaya eng? Dira le tsala mme o kwale se rraagwe Masego a tshwanetseng go se dira fa a bona matshwao a. Go bona gore a dikarabo tsa gago di nepagetse, kgonamisana buka.



Dikarabo: (1) Ema fa letshwao. (2) O se ka wa tsena fa. (3) O se ka wa tsamaya fa. (4) O a letlelelwa go feta koloi e fa pele ga gago.





Ka moo borapharakano ba re thusang ka teng



A re bueng

Lebelela setshwantsho mme o arabe dipotso tse.

Ke mofuta ofe wa lepodisi o?

O itse eng ka ga mapodisi a pharakano?



A re kwaleng

Jaanong arabang dipotso tse.

Rapharakano o dira eng?

Rapharakano a ka go thusa jang?

Ke goreng kolozi ya mapodisi e phakilwe jaana?





Letlha:



A re bueng

Lebelela setshwantsho mme o bue le tsala ya gago ka ga sona.



A re kwaleng

Araba dipotso tse.

Mokgweetsi wa koi e e botala jwa legodimo o dirile eng se se phoso?

O akanya gore rapharakano o tshwanetse go dira eng?




A re direng

Dirisa dikausu tsa bogologolo go dira diphaphethe tsa matsogo. Wena le tsala ya gago le ka dirisa diphaphethe tsa go bontsha rabaesekele yo o fetang roboto e khibidu. Mongwe wa lona a nne rabaesekele mme yo mongwe a nne rapharakano.



A re ikatiseng

1. Tabogela gongwe le gongwe kwa o ratang mo phaposiborutelong ya gago.
 - Fa morutabana wa gago a re o eme, ema fa o leng teng.
2. Morutabana wa lona o tlaa le kgaoganya ka ditlhopha tse pedi.
 - Le ya go taboga mabelo a go neeletsana.
 - Setlhopha se se fenyang mabelo a mantsi ke sona se fenyang.



Batho ba bantsinyana ba ba re thusang



A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga batho botlhe ba mo motseng wa gaeno ba ba ka go thusang.



A re kwalleng

Thala mola go golaganya ditshwantsho le dipolelo tse di nepagetseng.



Ke thusa batho ba ba mo laeboraring go tsaya dibuka kgotsa go batla tshedimosetso. Nako nngwe ke tlotlela bana dikgang.



Ke rata diphologolo. Ke thusa diphologolo tse di lwalang kgotsa tse di gobetseng.



Ke tla le makwalo a a tswang kwa posong mme ke a tsenya mo lebokosong la poso kwa gaeno.



Ke a go thusa fa o opelwa ke leino. Ke go bontsha ka moo o tshwanetseng go tlhokomela meno a gago le go a tshola a itekanetse ka teng.



Ke thusa bana le bagolo ba ba lwalang. Ke ba naya melemo le go ba tlhaba mamao go ba thusa go tokafala.

Ke netefatsa gore mebila e phepa. Beke nngwe le nngwe, ke tla ka serori ya matlakala go tsaya matlakala kwa gaeno.



Letlha:




Thala setshwantsho
fa sa motho yo
o dirang tiro e o
batlang go e dira.

O batla go dira tiro efe fa o fetsa dithuto tsa gago?
Bua gore ke goreng o batla go dira tiro e?



- Lekelela mo jankela jiming mme o tsamaele kwa pele o dirisa matsogo.
- Wena le tsala ya gago le dire keribane. Bona gore le ka tsamaya sebaka se se kae?.
- Morutabana wa gago o tlaa tshameka mmino mongwe. O go dira gore o ikutlwe jang? O itumetse, o tlhontse kgotsa o nepile fela.





Tiro e ntle ya mo motseng



A re kwaleng

Thala mola go tswa kwa mofuteng wa tiro ka fa molemeng go ya kwa lefokong le le golaganang le ona ka fa mojeng.

morekisi wa dithunya
setimamolelo
ngaka
moapei
moroki
morutabana
modira ka moriri
mokwadi

buka
sekere
dijo
mabolomo
melemo
setimamolelo
barutwana
diaparo



A re buiseng

Gompiano Atlegang o tlotse a dira thata. Morago ga difitlholo o ile o simolotse ka go ya kwa laeboraring go batla buka e e buang ka ga ka moo kherikete e tshamekiwang ka teng. O ne a kopa ralaeborari go mo thusa. Morago o ne a ya kwa posong go ya go reka ditempe. Fa a le mo tseleng ya go ya gae, o ne a tsena mo tliniking go tsaya melemo ya nkokoagwe. O ne a feta kwa setlhopheng sa kgwele ya dinao ya gae mme a botsa mokatisi gore motshameko o o latelang o leng. Mokatisi o ne a mmolelela gore a lebelele mo botong ya dikitsiso. Kwa bokhutlong, fa Atlegang a goroga kwa gae, o ne a fitlhela ntlo e tletse metsi. O ne a tshwanela go letsetsa radipeipi (pholambara) gonne peipi ya metsi e ne e thubegile mo phaposibotlhapelong ya gagwe.



A re kwaleng

Buisa dipotso tse mme o akanye gore Atlegang o tlaa reng mo ntlheng nngwe le nngwe mme morago o e kwale.

Ke batho bafe ba bane ba ba thusitseng Atlegang gompiano?

Atlegang o ne a reng mo go ralaeborari?





Letlha:

Atlegang o ne a reng mo go mooki?

Atlegang o ne a reng mo go mokatisi kwa setediamong sa kgwele ya dinao?


Atlegang o ne a reng mo go radipeipi?

Atlegang o ne a reng kwa posong?



A re direng

Lebelela ditshwantsho. Di bontsha Atlegang a dira ditiro tsa gagwe, mme di tlhakatlhakane. Di kwala dinomoro go ya ka tatelano e e siameng.



A re diragatseng

Fa e le sebaka sa gago, morutabana wa gago o tlaa go letla go tsaya pampitshana go tswa mo lebokosong. Lebelela lefoko le le mo pampitshaneng mme o se ka wa e bontsha ope. O tlaa bona leina la mofuta wa tiro. Jaanong bontsha barutwana ba bangwe gore tiro e ke eng ka go diragatsa ka mmele o sa bue sepe. Barutwana ba bangwe ba tshwanetse go batlisisa gore o ba bontsha mofuta ofe wa tiro.




A re ikatiseng

- Latlhela bolo ya thenese kwa godimo mo moweng o bo o e tshwara. O latlhele gape, kwa godingwana, o bo o e tshwara.

O latlhele gape, kwa godingwana go feta, o bo o e tshwara.

- Morutabana wa gago o tlaa go naya hupu. Baya hupu fa fatshe. Betsabetsa bolo mo gare ga hupu ka seatla sa gago sa moja mme o e tshware ka seatla sa molema. Morago o bo o dira jalo ka mokgwa o mongwe. Dikologa hupu o ntse o betsabetsa bolo ka fa gare ga hupu. La ntlha, dira se ka letsogo le le lengwe, morago ka le lengwe. Ema ka fa gare ga hupu mme o betsabetsa bolo ka kwa ntle ga hupu.
- Tsamaya manyokenyoke magareng ga matshwao o ntse betsabetsa bolo ya thenese ka nako e le nngwe.





49

Beke I

Kgweditsharo 4

Lefatshe la rona, Aforikaborwa



A re kwaleng

Lebelela mmepe wa Aforikaborwa.

Tshwaya (x) mo mmepeng go bontsha porofense e o tshelang mo go yona.

Jaanong batla toropo kgotsa toropokgolo ya gaeno mme o e sekeletse.





Letlha:



A re kwaleng

Lebelela mmepe gape mme o arabe dipotso.

O nna mo porofenseng efe?

Leina la lefelo le o nnang mo go lona ke eng??

Ke diporofense dife tse di gaufi le porofense e o nnang mo go yona?

Fa batho ba diporofense tse dingwe ba etela porofense ya gaeno, ba batla go bona eng?




A re kwaleng

Akanya go etela diporofense tse dingwe tse pedi. Ke diporofense dife tse o batlang go di etela? Kwala selo kgotsa dilo di le pedi tse o batlang go di bona kwa porofenseng e nngwe le e nngwe.

Leina la porofense	Dilo tse o batlang go di bona

Mo Aforikaborwa go na le dipuo tsa semmuso di le lesomenngwe. Kwala maina a dipuo di le nne. Ke mang fa gare ga gago le ditsala tsa gago yo o buang dipuo tse? Kwala maina a bona fa thoko ga dipuo tse ba di buang.

	Puo ya Semmuso	Batho ba ke itseng ba e bua
1.		
2.		
3.		
4.		





50



Beke I
Kgweitharo 4


Folaga ya bosetšhaba



A re kwaleng

Aforikaborwa e nnile le folaga e ntšhwa ka la 27 Moranang 1994. Ke folaga ya rona ya bosetšhaba gonne ke ya lefatshe la rona. E khalare. Dirisa mebala e e mo dipalong tse di mo setshwantshong.

- 1 = khibidu 
- 2 = botala jwa tlhaga 
- 3 = serolwana 
- 4 = bosweu 
- 5 = botala jwa legodimo 
- 6 = bontsho 



A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga mafelo a o ka bonang folaga ya Aforikaborwa kwa go ona.

A go na le folaga ya Aforikaborwa kwa sekolong sa gago?

A go na le mafelo a mangwe mo setšhabeng sa gaeno kwa o ka kgonang go bona folaga teng?

A seteišene sa lona sa mapodisi se na le folaga?



A re kwaleng

Re bona folaga ya bosetšhaba kwa ditiragalong dife? Kwala ditiragalo tse dingwe tse 3 kgotsa tse 4 tse folaga ya bosetšhaba e fofisiwang kwa go tsona.





Letlha:



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse. Tshwaya (✓) fa polelo e le nnete le (x) fa polelo e fosagetse.

	✓	x
Folaga e ne ya fofisiwa la ntlha ka la 27 Moranang 1994.		
Go na le mebala e mebedi mo folageng.		
Aforikaborwa o nnile le folaga e e tshwanang go tloga ka la 27 Moranang 1994.		
O ka bona folaga kwa seteisheneng sa mapodisi.		



A re bueng

Lebelela setshwantsho. Bua le tsala ya gago ka ga se batshameki ba kgwele ya dinao ba se dira eng mo setshwantshong.




A re ikatiseng

Bopang tshekeletsa ka go tshwarana ka diatla.

- Potokelang fa le emeng teng.
- Tsamaelang kwa pele dikgato d le 6.
- Tlalatlang dikgato di le 10 go ya kwa morago.
- Tlang makgetlo a le 6 ka leoto lengwe le lengwe.
- Tsayang digato di le 3 go ya kwa molemeng le dikgato di le 3 go ya kwa mojang.
- Tsamaelang kwa letlhakoreng go kgabaganya maoto a lona.
- Emang!

Kitsiso ya Morutabana:
Bontsha ditaello mo karateng.



Pina ya rona ya Bosetšhaba le dikano tsa bosetšhaba




A re kwaleng

Re na le Pina ya Bosetšhaba e ntle. Leina la yona ke “**Nkosi Sikelel’ iAfrika**”, mme le kaya “**Modimo segofatsa Aforika**”. Ditemana tse pedi tsa ntlha di kwadilwe ka Sezulu, Sethosa le Sesotho. Ditemana tse pedi tsa bofelo di kwadilwe ka Seaforikanse le Seesimane.



A re opeleng

Mafoko a Nkosi Sikelel’ iAfrika ke a, a o kgona go a opela?
Tlanya re leke.

	Mafoko a pina	Pina ka Seesimane
Sethosa	Nkosi sikelel’ iAfrika Maluphakanyisw’ uphondo lwayo,	Lord, bless Africa May her spirit rise,
Sezulu	Yizwa imithandazo yethu, Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.	Hear our prayers, Lord bless us, her children.
Sesotho	Morena boloka setjhaba sa heso, O fedise dintwa le matshwenyeho, O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso, Setjhaba sa, South Afrika, South Afrika.	Lord, we ask that our nation be protected, That all conflicts are ended. Protect us, protect our nation, our nation, South Africa, South Africa.
Seaforikanse	Uit die blou van onse hemel, uit die diepte van ons see, Oor ons ewige gebergtes waar die kranse antwoord gee,	Ringing out from our blue heavens From our deep seas breaking round Over our eternal mountain ranges Where the cliffs give answer
Seesimane	Sounds the call to come together, And united we shall stand, Let us live and strive for freedom In South Africa our land.	



Letlha:



A re kwaleng

Batho ba opela Pina ya rona ya Bosetšhaba leng?
Tsenya letshwao (✓) fa polelo e bua nnete kgotsa
(✗) fa e fosagetse.

✓	✗

Batho ba opela Pina ya Bosetšhaba kwa dikerekeng.

Setlhopha sa Bafana Bafana se opela Nkosi Sikelel' iAfrica pele se tshameka.

Re opela Pina ya Bosetšhaba kwa sekolong.



A re kwaleng

Fa motho a bona motseketletso wa gago (mokgwa o o kgethegileng o o kwalang leina la gago ka ona) mo lekwalong, o lemoga sentle gore lekwalo le tswa kwa go wena. **Sekano se tshwana** le tshaeno kana motseketletso wa lefatshe. Fa re bona sekano sa rona mo bukeng kgotsa mo pegelong, re a itse gore e tswa kwa pusong ya Aforikaborwa. Sekano sa rona se na le ditshwantsho tse dintsi mo go sona. Sengwe le sengwe se na le bokao jo bo kgethegileng.

Tlhangwe kana ramolongwana ka diphuka tse di phaphaletse, e tlhokometse setšhaba sa rona.

Lelomo la porotea le bontsha bontle jwa lefatshe la rona.

Manaka a tlou a emela botlhale jwa rona

Ditsebe tsa korong di bontsha monono wa lefatshe la rona, seo se re kgontshang go jwala dijo tse di lekaneng go jewa.



Letsatsi le le tlhabang le kaya lesedi le botshelo.

Lerumo le molamu mo maemong a ikhutso, di bontsha gore go na le kagiso mo lefatsheng la rona.

Thebe, e bontsha gore re ipaakanyeditse sengwe le sengwe.

Ditshwantsho tse pedi tsa mo matlapeng tsa Masarwa, go re gakolola ka ga batho ba ntlha ba ba tshetseng mo lefatsheng la rona.

Moano wa rona wa, Ike e:/xarra//ke, o o tswang mo puong ya Khoisan mme o kaya "batho ba ba farologaneng kopanang".



A re bueng


Bua le tsala ya gago ka ga kwa o boneng Sekano sa rona teng. A o ka kgona go bontsha tsala ya gago sekano gona jaanong?



A re kwaleng

Kwala mafelo a mangwe a 2 kgotsa 3 kwa o boneng Sekano sa rona teng.

Blank lines for writing answers.





Matshwao a rona a bosetšhaba



A re buiseng



A re kwaleng

Lebelela ditshwantsho. Sengwe le sengwe sa tsona ke letshwao la bosetšhaba la Aforikaborwa. Letshwao le emela selo se sengwe. Matshwao othe a , a emela Aforikaborwa.

Kwala setlhogo sa setshwantsho sengwe le sengwe sa matshwao a bosetšhaba ka fa tlase. Dirisa nngwe ya tse di latelang:


Ditshepe

Galajuni

Setlhare se serolwana

Tlhangwe

Kgosi Porotea



A re direng

Penta nngwe ya matshwao a. Tlotla ka ga mmala, phopholego le popego.



Letlha:




A re kwaleng

Feleletsa dipolelo tse. Dirisa mafoko a.



Setlhare se serolwana



kgosi porotea



rakabi



tlhapi

5

tlhano



disente di le tlhano



phologolo

Lelomo la rona la bosetšhaba ke _____.

Setlhare sa rona sa bosetšhaba ke _____.


Tshepe ke _____ ya bosetšhaba.

Nonyane ya rona ya bosetšhaba e tlhagelela mo leding la rona la _____.


Phologolo ya rona ya bosetšhaba e mo jeresing ya setlhopha sa _____.

Gro na le dipuo di le _____ mo pineng ya rona ya bosetšhaba.

Galejunu ke _____ ya rona ya bosetšhaba.



Mekgwa e e farologaneng ya go buisana



Lebelela setshwantsho mme o bue le tsala ya gago ka ga mekgwa yotlhe e e farologaneng ya go buisana e o e bonang mo setshwantshong.

A re bueng



A re buiseng

Go bua ke mekgwa wa go tlhaeletsana o rotlhe re o itseng. Gape re kgona go tlhaeletsana kana go buisana ka go kwala. Nako nngwe re tlhaeletsana ntle le go dirisa puo. Lebelela ditshwantsho mo tsebeng e e latelang. Setshwantsho sengwe le sengwe se re bolelela sengwe ntle le go dirisa puo.





Letlha:



A re kwaleng

Mo diphatlheng tse di ka fa tlase ga ditshwantsho, kwala gore setshwantsho sengwe le sengwe se bua ka ga eng.



A re diragatseng

Lebelela dipolelo tse di mo mabokosong. Re kgona go bolelela mongwe dilo tsotlhe tse re sa bua. Refosana le tsala ya gago go bontsha ka moo re buisanang ka teng.

Dula fa thoko ga me

Ga ke itse

Tlaya kwano

Ke tenegile



A re buiseng

Nnyaya

Didimala

Ee

Fa o bua le mongwe ka founu, o tshwanetse go gakologelwa gore ga a kgone go go bona. Fa o dirisa diatla kgotsa sefatlhego sa gago, ga a kitla a bona se o se tlhagisang. Mme o ka kgona go dirisa lentswe la gago gonne o kgona go utlwa lentswe la gago. O kgona go bua ka lentswe le le itumetseng kgotsa le le tlhontseng mme o tlaa utlwa gore ke eng se o se tlhagisang.



A re diragatseng

Refosana le tsala ya gago go bua dipolelo tse. Bontsha maikutlo ka sefatlhego sa gago, diatla le lentswe la gago.

Bua polelo



Ntate o ne a nkisa kwa laeaboraring



Re ne ra ya kwa toropong ka thekesi



Ke tlhotse kwa gae ka Lamatlhatso



Nkoko o boela kwa gae

Gio ne go le modumo o mogolo

Gompieno ke Labone

Maikutlo

itumetse

itumetse

tenegile

tlhontse


tshogile

itumetse



Marutabana:
Saena fa:
Letlha:

Jaanong bua dipolelo gape. Ka nako e, dirisa lentswe la gago **FELA** go bontsha maikutlo.



Go buisana ka mokwalo le ka mantswhe



A re kwalleng

Re dirisa mokwalo mo mefuteng e e farologaneng ya tlhaletsano. Lebelela ditshwantsho mme o kwale lefoko le le nepagetseng fa tlase ga setshwantsho sengwe le sengwe. Dirisa lengwe la mafoko a a latelang.

SMS

imeile

lekwalo

fekese

posekarata



A re kwalleng

Itire o kare o mo malatsing a boikhutso mo toropong e e leng la ntlha o e etela. Kwalela tsala ya gago posekarata ka ga sengwe le sengwe se o se boneng le se o se dirileng.





Letlha:



A re diragatseng

Jaanong dira le tsala ya gago.

- Dulang le kgomane ka mekwatla mme le dire jaaka e kete le buisana ka difounu.
- Refosanang go bua ka ga malatsi a lona a boikhutso
- Dirisa lentswe la gago go bua ka ga maikutlo a gago.



A re bueng


Lebelela setshwantsho mme o bue le tsala ya gago ka ga sona. Bana ba ba dirisa mantsewe a bona jang? Bua ka ga mekgwa e mengwe ya go dirisa lentswe la gago go buisana kana go tlhaeletsana.



A re tshamekeng

A re tshamekeng kherikete.

- Kgaoganang ka ditlhopha di le pedi.
- Swetsa gore ke setlhopha sefe se se yang go beta le gore ke setlhopha sefe se se yang go boula le go thiba.
- A o itse melawana ya kherikete? Fa o sa itse, morutabana wa gago o tlaa go thusa.




Murutabana:

Saena fa:

Letlha:



Mekgwa e mengwe ya go tllhaletsana



A re kwaleng

A o itse tsela e posekarata ya gago e tshwanetseng go e tsamaya go goroga kwa tsaleng ya gago? Buisa tlhaloso e ya dikgato tsa tsela eo. Jaanong lebelela ditshwantsho. Kwala dinomoro ka goblatelana mo ditswhantsong gore di golagane le dikgato mo tlhalosong.



1
O kwala posekarata ya gago.



2
O reka setempe mme morago o se kgomaretsa mo posekarateng ya gago.



3
O posa posekarata ya gago mo lebokosong la poso.



4
Koloi ya poso e tsaya posekarata ya gago mme e e isa kwa kantorong ya poso.

5
Kwa kantorong ya poso, posekarata ya gago e a tlhaolwa mme e bewa le makwalo a mangwe a a yang kwa toropong e le nngwe.

6
Jaanong posekarata ya gago e tsamaya ka terena kgotsa ka sefofane e ya kwa posong e e mo toropong e o kwaletseng kwa go yona.

7
Raposo go tswa kwa kantorong ya poso e o, gorosa posokarata ya gago kwa gaabo tsala ya gago.





Letlha:



A re bueng

Lebelela setshwantsho mme o bue le tsala ya gago ka ga sona. O kgona go bona mefuta e mekae e e farologaneng ya go buisana kana go tlhaletsana?




A re kwaleng

Lebelela setshwantsho gape mme o arabe dipotso tse.

Ke batho ba bakae ba ba buisang sengwe?

Ke mofuta ofe wa puiso o re ka ithabisang ka ona?

Re ka buisa eng letsatsi le letsatsi go utlwa gore go diragala eng mo nageng kgotsa mo lefatsheng la rona?





56

Beke 4
Kgweditsharo 4

Go buisana ka dipapatso le mmino





A re kwaleng

Dipapatso le tsona ke mokgwa o mongwe wa tlhaleletsano. Itlhomele phousetara ya gago go bapatsa matute a maungo a mašwa. Akaretsa tse di latelang mo phousetareng ya gago:

- Leina la matute a maungo
- Tlhwatlhwa ya matute a maungo
- Setshwantsho sa matute a maungo
- Tlhaloso ya matute a maungo
- Tlhaloso ya batho ba ba ka ratang matute a maungo
- Kwa batho ba ka re kang matute a maungo teng.

E bontshe ditsala tsa gago mme le tlotle ka ga mebala le dibopego tse o di dirisitseng.





Letlha:



A re bueng

- Bua le tsala ya gago ka ga gore le ka baya kae diphousetara tsa lona?
- O batla go netefatsa gore batho ba bantsi ba a e bona.



A re opeleng

Mmino le ona ke mokgwa wa tlhaeletsano. Bua le tsala ya gago ka ga mefuta e e farologaneng ya dipina tse o di itseng.

- ♪ Refosanang go opela pina e e le itumedisang.
- ♪ Jaanong opelang pina ya go tsamaya.
- ♪ Ke goreng e le pina e e siametseng go tsamaya?
- ♪ O opela leng kwa sekolong?
- ♪ Opela pina ya gago e o e ratang.
- ♪ Bolelela tsala ya gago gore ke goreng o se rata.



A re ikatiseng

Kgaoganang ka ditlhopho tsa bone.

Le ya go taboga lebelo la go neeletsana.



Motabogi wa ntlha mo setlhopheng sengwe le sengwe o tshola thobanyane.

Fa morutabana a naya tshupetso ya go taboga, batabogi ba ntlha ba tabogela kwa setlhopheng sa batabogi ba bobedi mme ba ba neye dithobanyane.

Batabogi ba babedi ba tabogela kwa setlhopheng sa batabogi ba bararo mme ba ba neye dithobanyane.

Batabogi ba bararo ba tabogela kwa setlhopheng sa batabogi ba bane mme ba ba neye dithobanyane.

Bona ba tabogela kwa moleng wa phenyo.





57

Beke 5
Kgweditharo 4

Re buisana jang fa re sa utlwe?



A re kwaleng

Re dirisa ditsebe tsa rona fa re buisana. Thala setshwantsho se se bontshang mongwe a reeditse. Bontsha gore o reeditse eng.



A re kwaleng

Araba dipotso tse:

A o rata go reetsa radio? Goreng?

Ke tshedimosetso efe e o kgonang go e bona go tswa mo radiiong?

Mogasi wa radio e dira eng?





Letlha:



A re diragatseng


Itire o kare o buisa dikgang mo rading. Dirisa lentswe la gago go dira gore bareetsi ba nne le kgatlhego. Dirisa mafoko a:

matlakadibe le merwalela	malatsi a boikhutso	ditsela di a tlhanasela
morutwana wa Mophato 2	kabo ya dipalo	Bafana Bafana



A re buiseng


Batho ba ba bogole go le gantsi ba tshwanetse go batla mekgwa e e farologaneng ya go buisana. Sekao, batho ba bantsi ba ba sa kgoneng go utlwa ga ba kgone go ithuta go bua. Ba dirisa matshwao kgotsa diatla a menwana go buisana le batho ba bangwe. Se re se bitsa Puo ya Matshwao kana ya Ditshupetso. Matshwao a a farologaneng a na le bokao jo bo farologaneng. Leba dialefabete tsa Puo ya matshwao ka fa tlase. Leka go bua leina la gago ka puo ya ditshupetso. Jaanong dirisa Puo ya ditshupetso kana ya matshwao go dumedisa tsala ya gago.



A re kwaleng

Itlhatlhobe mo tirwaneng e e fetileng. Buisa dipotso mme o tshwaye (✓) kgotsa (✗) mo lebokosong le le nepagetseng.

Itlhatlhobe	✓	✗
Go nnile bonolo go saena leina la me ka Puo ya Matshwao.		
Ke ne ke kgona go tlhaloganya Puo ya Matshwao ya tsala ya me.		
Ke ne ke itumelela go buisana ka Puo ya Matshwao.		



Re buisana jang fa re sa bone?



A re diragetseng

Tswala matlho a gago mme o akanye ka ga dilo tse o sa kgoneng go di dira fa matlho a gago a tswetswe.

A o kgona go buisa buka?

A o kgona go kwala?

A o itse gore tsala ya gago e a nyeba?

Tsala ya gago e apere eng gompieno?

Bula matlho a gago mme o netefatse.

A o ne o bua nnete kgotsa nnyaya?



A re buiseng

Difofu di dirisa alefabethe ya Boreile fa ba buisa le fa ba kwala. Alefabethe ya Boreile e dirisa maronthorontho a o kgonang go a ama le go a utlwa mo pampiring ka menwana ya gago. Fa batho ba ba itseng Boreile ba tsamaisa menwana ya bona mo maronthoronthong, ba kgona go buisa mafoko ka menwana ya bona. Alefabethe ya Boreile e ribolotswe ke monna yo o bidiwang Louis Braille, yo o neng a sa kgone go bona.






Letlha:



A re buiseng

Lebelela alefabeto ya Boreili.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
S	T	U	V	W	X	Y	Z	



A re kwaleng

Kwala leina la gago ka Boreile.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





A re kwaleng

Itlhatlhobe mo tirwaneng e e fetileng. Buisa dipolelo mme o tshwaye (✓)kgotsa (✗) mo lebokosong le le nepagetseng.

Itlhatlhobe

	✓	✗
Ke ka kgona go saena leina la me ke dirisa Puo ya Ditshupetso.		
Ke ka kgona go kwala leina la me ka Boreile.		





Motshegare le bosigo



A re bueng

Lebelela ditshwantsho tse mme o bue le tsala ya gago ka ga tsona.



A re kwaleng

Lebelela ditshwantsho gape mme o arabe dipotso tse.

Ke setshwantsho sefe se se bontshang bosigo?

Ke goreng o akanya jalo?

O rata nako ya motshegare kgotsa nako ya bosigo? Goreng o re jalo?

Re ka dirisa eng go dira lesedi fa go le lefifi?





Letlha:



A re bueng

Lebelela ditshwantsho mme o bule le tsala ya gago ka ga tsona. Totšhe e tlhoka eng gore e dire? O tshwanetse go dira eng gore totšhe e tshube?




A re kwaleng


Kwala dinomoro mo ditshwantshong tse ka tatelano e e siameng go bontsha gore Refilwe o dira eng go tloga ka nako ya dilalelo go fitlha a ya go robala.



Jaanong tlhophisa setlhogo sa setshwantsho sengwe le sengwe go tswa mo lenaneong le le mo tafoleng e e fa tlase. Kwala palo ya setshwantsho se se nepagetseng fa thoko ga setlhogo.

O lapile mme o tlhamalalela kwa bolaong go robala.	
O a tlhapa.	
Refilwe le balelapa la gaabo ba rata go bua le go ja dilalelo mmogo mo maitseboeng.	
Refilwe o lebile ngwedi a ikhuditse mo bolaong.	
O tlhapa meno a gagwe.	
Morago ga dilalelo botlhe ba thusa ka go tlhatswa dijana le go phepafatsa khitšhine.	






60
Kgweitharo 4 – Beke 6

Ditoro le dikeletso mo bosigong



A re kwaleng

Itire o ka re o lorile toro e e gakgamatsang. Thala setshwantsho sa toro ya gago.



A re kwaleng

Jaanong kwala dipolelo di le mmalwa ka ga toro.

Go diragetse eng?
O bone eng?
O ne wa ikutlwa jang?





Letlha:



A re kwaleng

Batho bangwe ba re fa o bona naledi ya motšhotšhonono, o tshwanetse go bua keletso ya gago. Itire o ka re o bone naledi ya motšhotšhonono, mme o kwale keletso ya gago.

Ke eletsa...

Ke rata go lora ka ga...



A re kwaleng


Dirisa pente go thala setshwantsho sa ga go o robetse

O tlaa tlhoka:

- mofuta ofe kapa ofe wa pente
- boratšhe jwa pente
- metsi mo jekeng kgotsa mo kopong go tlhatswa boratšhe jwa pente

Se o tshwanetseng go se dira:

Mena pampiri halofo, mme o e bule gape. Mo letlhakoreng la lemeno le lengwe, dirisa pente go thala setshwantsho sa gago o apere diaparo tsa go robala. Jaanong mena pampiri halofo gape mme o gotlhe seatla sa gago mo godimo ga yona. Fa o bula pampiri gape, o tlaa bona lewelana la gago mo letlhakoreng le lengwe.



A re ikatiseng

Ithutafatse: Goletsa magetla a gago, dira gore matsogo a gago a lokologe, tshikinya diatla tsa gago. Dikolsetsa letsogo la gago la moja kwa pele. Dira se makgetlo a le marataro. Jaanong dira jalo le ka letsogo la molema. Dikolsetsa letsogo la gago la moja kwa morago makgetlo a le marataro, dira se le ka letsogo la gago la molema. Dikolsetsa matsogo a gago a mabedi kwa pele makgetlo a marataro, morago o a dikolesetse kwa morago. Jaanong dikolosa letsogo le le lengwe kwa morago le lengwe kwa pele, ka nako e le nngwe. Dira jaana makgetlo a le marataro mme morago o fetole matsogo. Itsidifatse. Baya diatla tsa gago mo dimpeng tsa gago, hemela kwa teng, kwa tlase, mo dimpeng tsa gago, go fitlha o bona diatla tsa gago di kgaogana. Hemela kwa ntle ka iketlo le ka bonyana. Dira se gane.



Ditiro tsa motshegare le bosigo



A re bueng

Lebelela ditshwantsho mme o bue le tsala ya gago ka ga tsona. Ke batho bafe ba ba dirang bosigo? Ke batho bafe ba ba dirang motshegare?



A re kwalleng

Ke batho bafe ba ba dirang motshegare le bosigo? Tshwaya (✓) fa thoko ga ditshwantsho tse di nepagetseng.

 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>		
 <input type="checkbox"/>	<p>Re dira Bosigo le Motshegare.</p>		 <input type="checkbox"/>		
 <input type="checkbox"/>			 <input type="checkbox"/>		
 <input type="checkbox"/>			 <input type="checkbox"/>		
 <input type="checkbox"/>			 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>



Letlha:



A re bueng

Buang mo setlhopheng sa lona ka ga batho botlhe ba ba dirang bosigo fela.

A barutabana ba dirang bosigo fela?

A balebeledi ba dira bosigo fela?


A o itse mongwe yo o dira bosigo fela? O dira eng?



A re kweleng

Kwala ka ga mofuta wa tiro e mongwe le mongwe wa batho ba ba fa tlase a e dirang bosigo.





Go dira tiro e ntle bosigo



A re bueng

Lebelela ditshwantsho mme o bue le tsala ya gago ka ga tsona. Ditshwantsho tse di go tlotlela kang efe?





Letlha:



A re kwaleng

Lebelela ditshwantsho gape mme morago o arabe dipotso tse.

O akanya gore ngaka e rileng mo go modiramoepong?

Modiramoepong o dirisa eng go bona ka fa tlase ga lefatshe?

Goreng go na le balebeledi kwa bookelong?

A o itse mongwe yo o dirang bosigo? O dira tiro efe?

A go a kgonagala gore motho a dira bosigo le motshegare otlhe?
Ke eng o akanya jalo?



A re ikatiseng

- Palamela kwa godimo le kwa tlase ga ditepisi ga lesome. Ema mme o heme ka tidimalo.
- Palamela kwa godimo le kwa tlase ga ditepisi ga lesome gape. Bula o bo o tswala diatla tsa gago.
- Palamela kwa godimo le kwa tlase ga ditepisi ga lesome gapegape. Tshikinya matsogo a gago.
- Jaanong dira dikgato di le lesome tsa bofelo kwa godimo le kwa tlase. Opang diatla fa le ntse le dira se.



Marutabana:
Saena fa:
Letlha:



Diphologolo tsa bosigo



A re bueng

Lebelela ditshwantsho mme o bue ka ga tsona. Bona gore o ka naya diphologolo di le kae maina mo go tse. A o setse o kile wa bona epe ya diphologolo tse ka bowena?



A re buiseng

Diphologolo tse dintsi di iphitlha le go robala motshegare, mme di tsamaya bosigo fela. Re di bitsa diphologolo tsa bosigo. Diphologolo dingwe tsa bosigo di tshela mo go leng mogote e bile go omile thata motshegare. Di emela gore go tsidifale, morago ga gore letsatsi le phirime, e bo e nna gona di tswang. Diphologolo dingwe tsa bosigo di iphitlhela diphologolo dingwe tse di di tsomang motshegare. Go na le diphologolo tsa bosigo tse di tsomang bosigo.



A re kweleng

Jaanong araba dipotso tse.

Goreng diphologolo dingwe di tsoma bosigo?

Ke diphologolo dife tse o di utlwileng di lela bosigo?





Letlha:



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse. Tshwaya (✓) mo lebokosong fa o akanya gore polelo e nepagetse. Tshwaya (✗) fa o akanya gore e fosagetse.

Itlhatlhobe	✓	✗
Diphologolo dingwe tsa bosigo di utlwa sentle thata.		
Diphologolo dingwe di robala motshegare go nna di tsidifetse.		
Diphologolo tse dintsi tsa bosigo di nkgelela sentle thata.		
Dinonyane ke diphologolo tsa motshegare tsotlhe.		



A re buiseng

Marubisi a robala motshegare mme a tswa bosigo go ya go tsoma. A na le matlho a magolo a a lebang kwa pele, fela jaaka a rona a dira. Marubisi a bona sentle mo leseding la ngwedi. Ga a kgone go bona fa go le lefifififi.

Marubisi a na le manala a a popota a a bogale. A a dirisa go tshwara diphologolo tse dinnye tse a di tsomang. Diphuka tsa ona di khurumeditswe ka mafofa a a boleta. Mafofa a thusa merubisi go fofa ka setu gore diphologolo tse di e tsomang di se ka tsa e utlwa.



A re kwaleng

Buisa ka ga lerubisi gape mme o arabe dipotso tse.

Lerubisi le tshwara diphologolo tse le di tsomang jang?
A marubisi a tsoma diphologolo tse dikgolo kgotsa tse dinnye?
Lerubisi le na le menoto ya mofuta mang?





64

Beke 8

Kgweditharo 4

Phologolo e e nna e babalesegile bosigo



A re bueng

Lebelela setshwantsho mme o bue le tsala ya gago ka ga sona. A o itse leina la phologolo e? A o setse o kile wa bona nngwe?



A re buiseng

Dinoko di robala motshegare. Bosigo di batla dijo. E dirisa menoto ya yona e e popota go epa medi le digwete go di ja. Dinoko di rata go iphitlha ka fa tlase ga mafika. Di na mebitlwa mo mmeleng otlhe. Mebitlwa e tshwana le dinalete tse di bogale. Fa diphologolo tse di di tsomang di atamela, noko ka bonako e boela kwa morago mme e kolopela mebitlwa kwa motsoming. Mebitlwa e di wa mo nokong gore e kgone go tshaba. Motsomi go le gantsi o utlwa botlhoko thata fa a tshwanetse go lelekisa noko!.



A re kwaleng

Jaanong araba dipotso tse.

Phologolo e e bidiwa eng?
E dira eng fa phologolo e e e tsomang e e atamela?
E tshela mo kae?
E ja eng?

